




BUDVA ISLAND MINI TRAIL 2026

Organizuju se dvije trail trke: Mali i Veliki đir
There are two types of trail run: Small and Big lap

Mali đir je jedan krug na prikazanoj mapi, Veliki đir dva kruga
Small lap is a run at one loop shown on the map, and for the Big lap, two loops are required

Informacije o ostrvu i stazi / info about island and trail track:



Od početka trke do tačke ① očekujte uspon, držite lijevu stranu i pratite je.

Od tačke ② do ③ očekujte ravnu užu stazu na početku, poslije je nizbrdica na koju je potrebno obratiti pažnju.

Kod tačke ④ nalazi se oboreno drvo ispod kojeg se mora proći. Ima dovoljno prostora za bezbjedan prolaz.

Na svim ovim tačkama će biti naši volonteri koji će vas upućivati kuda treba ići.

Kad se krenete spuštati prema poziciji ③ očekujte našeg fotografa i nasmijte se 😊

To the point ① from the start expect uphill muddy trail. Keep left, following the trail.

From the point ② to ③ expect flat and few narrow downhill sides.

Point ④ has a tree that crosses the trail but there's enough space to pass under it.

At all market sport you will be pointed by our staff.

Going downhill close to the point ③ expect our photographer and smile 😊

Vrijeme i mjesto okupljanja / timetable

19. april 2026. // 19th of April 2026.

8.00- 9.30 h – registracija i dodjela startnih brojeva kod restorana Mozzart/ registration of athletes and start numbers pickup near restaurant Mozzart

9.30- 10.00 h– okupljanje kod restorana Porto Budva / meeting point: Port of Budva, near restaurant Porto

10.00 h – polazak brodom na ostrvo Sveti Nikola / boat transfer to the island
Dolazak na ostrvo, zagrijavanje. brifing / upon arrival and briefing

11.00 h – start trke Mali đir, hronometarski princip, na svakih 15 sekundi. / start of Small lap, chronometric start every 15 seconds

12.30 h - start trke Veliki đir, hronometarski princip, na svakih 15 sekundi / Start of Big lap, chronometric start every 15 seconds

14.00 h - očekivani završetak, fotografisanje, okrepa i proglašenje pobjednika/ expected end of race, photo-shooting and refreshments, winners announcement

14.30 h – polazak brodom za Budvu. / return to the Budva's mainland

**Ne zaboravite na bezbjednost i lijepo se provedite :)
Don't forget about personal safety and have fun :)**

Garmin event: <https://connect.garmin.com/modern/event/7f657e83-8706-4198-8189-0fc3399efaf4>